

1402.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. aprila 2026. godine, donijela je

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE PROTIV ISIL-a (DA'ESH) I AL-KAIDE I LICA, GRUPA, PREDUZEĆA I SUBJEKATA POVEZANIH S NJIMA I STAVLJANJU VAN SNAGE ZAJEDNIČKE POZICIJE 2002/402/ZVBP

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere protiv ISIL-a (Da'esh) i Al-Kaide i lica, grupa, preduzeća i subjekata povezanih s njima i stavljanju van snage zajedničke pozicije 2002/402/ZVBP, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2016/1693/ZVBP od 20. septembra 2016. godine, 2017/1560/ZVBP od 14. septembra 2017. godine, 2018/283/ZVBP od 26. februara 2018. godine, 2018/1000/ZVBP od 16. jula 2018. godine, 2018/1540/ZVBP od 15. oktobra 2018. godine, 2019/271/ZVBP od 18. februara 2019. godine, 2019/1721/ZVBP od 14. oktobra 2019. godine, 2019/1944/ZVBP od 25. novembra 2019. godine, 2020/1126/ZVBP od 30. jula 2020. godine, 2020/1516/ZVBP od 19. oktobra 2020. godine, 2021/613/ZVBP od 15. aprila 2021. godine, 2021/1825/ZVBP od 18. oktobra 2021. godine, 2022/240/ZVBP od 21. februara 2022. godine, 2022/837/ZVBP od 30. maja 2022. godine, 2022/950/ZVBP od 20. juna 2022. godine, 2022/1967/ZVBP od 17. oktobra 2022. godine, 2023/726/ZVBP od 31. marta 2023. godine, 2023/848/ZVBP od 24. aprila 2023. godine, 2023/1138/ZVBP od 8. juna 2023. godine, 2023/2231/ZVBP od 23. oktobra 2023. godine, 2024/333/ZVBP od 16. januara 2024. godine, 2024/953/ZVBP od 25. marta 2024. godine, 2024/2654/ZVBP od 8. oktobra 2024. godine, 2024/2771/ZVBP od 29. oktobra 2024. godine, 2025/336/ZVBP od 18. februara 2025. godine, 2025/514/ZVBP od 17. marta 2025. godine, 2025/2207/ZVBP od 27. oktobra 2025. godine i 2025/2398/ZVBP od 24. novembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 2016/1686 od 20. septembra 2016. godine, 2018/281 od 26. februara 2018. godine, 2018/999 od 16. jula 2018. godine, 2018/1539 od 15. oktobra 2018. godine, 2019/270 od 18. februar 2019. godine, 2019/1163 od 5. jula 2019. godine, 2019/1717 od 14. oktobra 2019. godine, 2019/1943 od 25. novembra 2019. godine, 2020/1124 od 30. jula 2020. godine, 2021/612 od 15. aprila 2021. godine, 2022/235 od 21. februara 2022. godine, 2022/595 od 11. aprila 2022. godine, 2022/836 od 30. maja 2022. godine, 2022/949 od 20. juna 2022. godine, 2023/720 od 31. marta 2023. godine, 2023/845 od 24. aprila 2025. godine, 2023/1126 od 8. juna 2023. godine, 2024/338 od 16. januara 2024. godine, 2024/954 od 25. marta 2024. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, 2025/515 od 17. marta 2025. godine, 2025/2397 od 24. novembra 2025. godine, 2025/2401 od 24. novembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/1693/2025-11-24> od 24. novembra 2025. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1686/2025-11-24> od 24. novembra 2025. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;
- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;
- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije iz člana 1 ove odluke;
- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati na neodređeno vrijeme.

Ako Savjet Evropske unije donese odluku o izmjeni vremena primjene iz stava 1 ovog člana ili o prestanku primjene međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih aktima Evropske unije uvedenih ovom odlukom, ova odluka će se primjenjivati do roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke biće objavljen na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-1457/3

Podgorica, 23. aprila 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.